

Na osnovu člana 59 Zakona o sportu („Sl.list CG”, br. 44/18), Skupština Crnogorskog skijaškog savezaje na sjednici održanoj dana 23-01/2019g usvojila statut za koji je Ministarstvo sporta dalo saglasnost br:UPI 01-006-35/2019

STATUT

Opšte odredbe

Član 1

Ovim statutom uređuju se naziv, sjedište, odnosno adresa nacionalnog saveza, vrsta nacionalnog saveza ; oznake nacionalnog saveza (oblik i sadržaj pečata, štambilja, zastave i grba) i način njihove upotrebe; ciljevi, zadaci i aktivnosti nacionalnog saveza; prava i obaveze osnivača odnosno vlasnika nacionalnog saveza; prava i obaveze članova nacionalnog saveza, posebno maloljetnih lica; uslovi i način učlanjivanja i prestanak članstva; način utvrđivanja visine članarine; način i postupak izbora i razrješenja organa nacionalnog saveza, trajanje mandata i nadležnosti organa nacionalnog saveza, uslovi za druge organe nacionalnog saveza; sastav organa nacionalnog saveza (ime, prezime, prebivalište, odnosno boravište članova); način raspolaganja imovinom nacionalnog saveza; način rješavanja sporova u vezi sa sportom (arbitraža); ostvarivanje javnosti rada; postupak izrade i usvajanja finansijskih izvještaja; postupak usvajanja statuta, odnosno izmjena i dopuna statuta i drugih opštih akata; druga pitanja od značaja za rad nacionalnog saveza.

Član 2

Crnogorski skijaški savez (u daljem tekstu: Savez) je nacionalni sportski savez i ima svojstvo pravnog lica.

Naziv, sjedište i adresa Saveza

Član 3

Naziv sportske organizacije: Crnogorski skijaški savez.

Pored punog naziva, Savez može imati i skraćeni naziv koji glasi: CSS.

Pored naziva na crnogorskom jeziku, Savez može imati vlastiti naziv u prevodu na engleskom jeziku, koji glasi: "Montenegro Ski Association".

Sjedište sportske organizacije: Podgorica.

Adresa: Trg Božane Vučinić br 26

Oznake Saveza i način njihove upotrebe

Član 4

Savezima pečat i štambilj.

Pečat je nepravilnog oblika, bez označenog ruba, sastoji se od znaka Saveza i naziva CRNOGORSKI SKIJAŠKI SAVEZ, i prevoda na engleskom jeziku: MONTENEGRO SKI ASSOCIATION, a koji su svi nazivi ispisani ispod znaka Saveza.

Štambilj je pravougaonog oblika a pored naziva CSS sadrži i prostor za ispisivanje broja akta i datuma.

Savez ima svoju zastavu i svoj znak.

Zastava saveza je bijele boje, veličine 2m x 1m. Usredini zastave se nalazi znak Saveza.

Znak Saveza je CSS, u bojama Crnogorske zastave, tako što je "C" žute boje, a "SS" crvene boje, i "SS" su u obliku luka, predstavljajući skijašku putanju.

Upotreba i čuvanje zastave i znaka Saveza uređuje se posebnom odlukom koju donosi Skupština saveza.

Ciljevi, zadaci i aktivnosti

Član 5

Ciljevi i zadaci Saveza su:

- da podstiče i razvija skijaške sportove;
- da uređuje i sprovodi sistem takmičenja za skijaške sportove;
- da usklađuje aktivnosti svojih članica;
- da se stara o nacionalnim sportskim ekipama;
- da predstavlja skijaške sportove u odgovarajućem međunarodnim sportskim tijelima;
- da se stara o svojim članicama;
- da registruje i vodi evidenciju svojih članica (sportskih klubova, sportista i lica koja obavljaju stručne poslove u skijaškim sportovima, tijela koja obavljaju stručne poslove u istoj vrsti sporta);
- da organizuje edukacije i obuke za lica koja obavljaju stručne poslove;
- da se stara o strategiji unapređenja skijaških sportskih dostignuća;
- da širi skijaške aktivnosti, osobito za mlade i djecu;
- da stvara uslove za postizanje vrhunskih rezultata u skijaškom sportu;
- da promoviše napredne ideje sporta u duhu fair-playa, razumjevanja, tolerancije i odgovornosti kroz bavljenje skijaškim sportom;
- da se stara o popularizaciji skijaških sportova i širenju olimpijskih ideala;
- da se stara o izgradnji, održavanju i unapređenju skijaških sportskih objekata;
- da se stara o zaštiti i očuvanju površina i objekata za skijaške sportove.

Savez uređuje i sledeća pitanja, pod uslovom da ista ne uređuju neko od stručnih tijela:

- pitanje disciplinske odgovornosti sportista,
- pravo nastupa stranaca za crnogorske sportske klubove;
- prava sportista sa vrhunskim reprezentativnim rezultatom i perspektivnih sportista;
- promjene statusa sportista;
- prava i obaveze sportskih sudija i zdravstvenih radnika;

Savez je dužan da pomaže svoje najuspješnije sportske klubove u prethodnoj takmičarskoj sezoni.

Vizuelni identitet reprezentacije utvrđuje Savez uz prethodnu saglasnost ministarstva.

Savez svoje ciljeve, zadatke i aktivnosti, ostvaruje kroz sledeće djelatnosti:

- utvrđuje program razvitka skijaškog sporta u Crnoj Gori;
- unaprjeđuje i nadgleda skijaške sportove u Crnoj Gori;
- usklađuje aktivnosti svojih članica pružanjem stručne pomoći;
- uređuje pitanja koja se odnose na registraciju, status i disciplinsku odgovornost sportista i drugih sportskih radnika;
- predstavlja crnogorski skijaški sport pred sportskim i državnim organima, te odgovarajućim međunarodnim skijaškim udruženjima;
- organizuje i sprovodi nacionalna skijaška prvenstva, sastav domaćih skijaških takmičenja te međunarodna i druga takmičenja i priredbe;
- stara se o nacionalnim skijaškim reprezentacijama, a može staranje povjeriti i odborima skijaških sportova koji djeluju unutar Saveza, uz prethodnu odluku Skupštine Saveza;
- stara se o unapređenju stručnog rada u skijaškim sportovima i osposobljavanju sportskih radnika;
- obavlja i druge zadatke iz svoje nadležnosti, shodno Zakonu o sportu, pravilima Crnogorskog olimpijskog komiteta i ovom Statutu.

Savez navedene ciljeve i zadatke obavlja neposrednim i zajedničkim djelovanjem svojih članica.

Radi postizanja što veće efikasnosti u ostvarivanju navedenih ciljeva i zadataka te efikasnosti u obavljanju navedenih djelatnosti, Savez svoje djelovanje ostvaruje na bazi planova i programa za vremenske periode podjeljenje na takmičarske sezone.

Skijaška sezona sa ovim planovima koji se na nju odnose i neophodni su za njeno planiranje i realizaciju, traje od 1.juna jedne godine do 30.aprila iduće godine.

Radi ostvarivanja navedenih ciljeva i zadataka, Savez saraduje sa međunarodnim skijaškim i biatlon organizacijama, ministarstvom-upravom nadležnom za pitanja sporta u Crnoj Gori, Crnogorskim olimpijskim komitetom, kao i drugim tijelima državne uprave i organizacijama kada je to potrebno.

Savez ima isključive nadležnosti predstavljanja crnogorskog skijaškog sporta prema međunarodnim organizacijama skijaških sportova te na svjetskim, evropskim i regionalnim takmičenjima.

Osim djelatnosti iz oblasti skijaških sportova, Savez može obavljati i druge djelatnosti, shodno propisima koji regulišu ovu djelatnost.

U slučaju obavljanja druge djelatnosti, osim oblasti sporta, takvu djelatnost Savez ne smije obavljati radi sticanja dobiti.

Ako u obavljanju druge djelatnosti Savez ostvari dobit, ista se mora koristiti isključivo za obavljanje i unapređivanje djelatnosti Saveza kojima se ostvaruju ciljevi i zadaci Saveza utvrđeni ovim Statutom.

Prava i obaveze članica Saveza

Član 6

Članice Saveza su:

- skijaški klubovi u Crnoj Gori;
- Crnogorsko udruženje učitelja i trenera skijanja (CUITS);

Savez je dužan da vodi evidenciju svojih članova. Sekretar Saveza je zadužen za ažuriranje evidencije članova Saveza, svakodnevni uvid i davanje podataka o aktuelnom članstvu u Savezu.

Članice Saveza imaju sljedeća prava i obaveze:

- da aktivno učestvuju u radu Saveza,
- da poštuju statut i odluke organa upravljanja,
- da uredno plaćaju članarinu,
- da štite interese Saveza,
- da biraju i budu birani u organe Saveza,
- da budu informisani o radu Saveza i njenih organa.
- da sprovode odluke i zaključke tijela Saveza u djelokrugu svoga rada i ovlašćenja, te odgovaraju za njihovo izvršavanje,
- da prijavljuju svoje takmičare za takmičenja u skladu sa propozicijama takmičenja.

Članice Saveza imaju pravo na po jedan glas (osnovni) u Skupštini Saveza.

Pravo na jedan dodatni glas u Skupštini Saveza (ukupno dva glasa) ima članica koja ispunjava najmanje dva od sledećih kriterijuma i uslova:

- da je prethodne dvije takmičarske sezone organizovala najmanje jedno domaće ili međunarodno skijaško takmičenje, utvrđeno kalendarom takmičenja Saveza;
- da u tekućoj godini ima više od 100 članova;

- da u tekućoj godini ima minimalno 10 registrovanih aktivnih takmičara;

Pravo na dva dodatna glasa u Skupštini Saveza (ukupno tri glasa) ima punopravna članica Saveza koja ispunjava najmanje dva od sledećih kriterijuma i uslova:

- da je u prethodnoj takmičarskoj sezoni organizovala najmanje jedno domaće ili međunarodno skijaško takmičenje, utvrđeno kalendarom takmičenja Saveza
- da u tekućoj godini ima najmanje jednog člana A reprezentacije,
- da u tekućoj godini ima više od 200 članova.

Skijaški klubovi CG koji žele ostvariti dodatne glasove u Skupštini, moraju najkasnije do zaključno 01.decembra dostaviti Savezu dokaze o ispunjavanju kriterijuma i uslova navedenih u prethodnim odredbama ovog člana. U protivnom, isti ostvaruju pravo na samo jedan (osnovni) glas na predstojećoj Skupštini.

Crnogorsko udruženje učitelja i trenera skijanja (CUUTS), ima pravo na samo jedan glas (osnovni) u Skupštini Saveza.

Svaka članica Saveza, bez obzira na broj glasova, svoje glasačko pravo u Skupštini Saveza ostvaruje putem jednog predstavnika (delegata).

Pravo glasa (odlučivanja) i broj glasova u Skupštini Saveza utvrđuje se na bazi ispunjavanja kriterijuma i uslova iz takmičarske sezone koja prethodi onoj u kojoj se održava Skupština Saveza.

Sekretar je zadužen za utvrđivanje liste članica sa pravom glasa i brojem glasova, a listu je dužan izraditi i dostaviti Upravnom odboru Saveza na prethodno potvrđivanje, te dostaviti članicama zajedno sa materijalima Skupštine, najkasnije sedam dana prije održavanja Skupštine Saveza.

Uslovi i način učlanjivanja i prestanak članstva

Član 7

Članice Saveza mogu biti pravni subjekti skijaških sportova koji ispunjavaju sledeće kriterijume i uslove:

- da je svrha osnivanja i djelovanja, razvoj i unapređenje, širenje i promocija skijaških sportova na području njihova djelovanja prema načelima sporta i olimpizma;
- da imaju osigurane kadrovske i stručne, te osnovne materijalne uslove za rad i djelovanje;
- da imaju najmanje 50 članova;
- da imaju najmanje 3 registrovana takmičara koji aktivno nastupaju na takmičenjima, s tim da se aktivnim nastupanjem smatra ono kada takmičar nastupa najmanje na 3 takmičenja u takmičarskoj sezoni, a koja su odobrena službenim kalendarom Saveza.

Sportski klubovi mogu se učlaniti u Crnogorski Skijaški savez, podnošenjem zahtjeva i potvrde iz Registra sportskih organizacija koji vodi Ministarstvo sporta (u daljem tekstu: Registar).

Zahtjev i potvrda(gore objašnjeno), podnose se Skupštini Saveza.

Uz zahtjev za učlanjenje pravni subjekti skijaških sportova moraju priložiti:

- odluku o udruživanju u Savez;
- kopiju svog statuta;
- kopiju rješenja o upisu u registar;
- kopiju rješenja Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta-udruženja u NKD-u;
- osnovne podatke o organizaciji i djelatnosti;
- popis članova sa njihovim generalijama i svojeručnim potpisima;
- podatke o osobama ovlaštenim za predstavljanje i zastupanje;
- izjavu o prihvatanju Statuta Saveza, Statuta i pravila FIS-a, te prihvatanju i promovisanju načela i pravila Olimpijske povelje, Etičkog i medicinskog kodeksa, te Svjetskog kodeksa protiv dopinga (WADA);
- dokaze o ispunjenosti kriterijuma i uslova (gore navedeno).

Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština Saveza većinom glasova prisutnih.

Između dvije sjednice Skupštine, odluku o prijemu u članstvo (privremeno) donosi Upravni odbor Saveza.

Savez je dužan da u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva i potvrde iz Registra sportskih organizacija učlani sportski klub.

Sportski klub, koji se naknadno učlani u Savez ima ista prava i obaveze kao i ranije učlanjeni članovi Saveza, osim prava glasa u Skupštini, koje stiče nakon proteka šest mjeseci od dana učlanjenja.

Savez je dužan da u roku od osam dana od dana učlanjenja sportskog kluba, sportsko-rekreativnog društva i dr., odnosno sportskog društva u nacionalni sportski savez obavijesti o tome Ministarstvo.

Članovi Saveza mogu biti i udruženja lica koja obavljaju stručne poslove u istoj vrsti sporta, u skladu sa Statutom.

Članstvo u savezu prestaje:

- brisanjem iz registra nadležnog upravnog tijela;
- ako se utvrdi da je članica Saveza prestala djelovati, ili ako nije održala Skupštinu najmanje dvije godine;
- zabranom rada;
- ako se broj članova udruženja smanji ispod broja određenog za osnivanje udruženja;

- odlukom o isključenju, donesenom od strane Skupštine Saveza većinom prisutnih, ako članica svojim djelovanjem šteti napretku Saveza ili ako krši Statut i druga pravila Saveza, a osobito ako obavlja djelatnost i/ili pruža usluge koje su nespojive sa skijaškim sportom;
- odlukom o isključenju, donesenom od strane Upravnog odbora dvotrećinskom većinom prisutnih, ako članica ne ispunjava svoje materijalne i finansijske obaveze prema Savezu i preuzete obaveze prema članicama Saveza, u kojem slučaju je mogući ponovni ulazak u članstvo Saveza ako, odnosno kada članica ispuni svoje finansijske i/ili druge obaveze prema Savezu;
- na vlastiti zahtjev uz obrazloženje, koji zahtjev može biti podnesen u svako doba, a članstvo u tom slučaju prestaje mjesec dana nakon primanja takvog zahtjeva od strane Saveza.

Kada članici Saveza prestane članstvo u Savezu po bilo kojoj osnovi utvrđenoj u prethodnom stavu ovog člana, dužna je Savezu izmiriti sve prethodno preuzete, a neizmirene obaveze te ista nema pravo potraživanja u odnosu na sredstva Saveza.

Način utvrđivanja visine članarine član 8

Sve članice Saveza, nezavisno od toga da li imaju ili nemaju pravo glasa u tijelima Saveza, te nezavisno od toga koliki broj glasova ostvaruju u Skupštini, plaćaju jednaki iznos godišnje članarine.

Upravni odbor Saveza donosi na kraju svake takmičarske sezone odluku o visini godišnje članarine za iduću godinu.

Svaka članica koja kasni u izvršenju bilo koje od svojih finansijskih obaveza prema Savezu duže od 6 mjeseci, može biti zastupljena u Skupštini, ali nema pravo predlaganja, niti pravo glasa.

U slučaju da članica kasni u izvršenju svojih finansijskih obaveza prema Savezu duže od godinu dana, biće isključena iz članstva.

Unutrašnja organizacija Član 9

Organi Saveza su: Predsjednik Saveza, Skupština Saveza, Upravni odbor Saveza, Nadzorni odbor.

Savez ima i tijela za pitanja takmičenja i savjetodavna tijela.

Tijela za pitanja takmičenja su: Žiri takmičenja; Odbori Saveza.

Savjetodavna tijela su: Odbori i njihovi pododbori te Crnogorsko udruženje instruktora i trenera skijanja; Radna i organizaciona tijela odbora

Sastav organa Član 10

Predsjednik Saveza: RAJKO KOSIĆ iz Nikšića
Predsjednik Skupštine Saveza: VESNA MEDENICA iz Podgorice
Članovi Skupštine Saveza: MARINA KOSIĆ iz Nikšića
ALEKSANDAR DOŽIĆ iz Kolašina
VIDOMIR ŠPANJEVIĆ iz Žabljaka
VLADIMIR MILOŠEVIĆ iz Bara
DUŠKO VUJISIĆ iz Podgorice
Predsjednik Upravnog odbora: RAJKO KOSIĆ iz Nikšića
Članovi Upravnog odbora; ANES SALIHOVIĆ iz Pljevalja
IVAN POPOVIĆ iz Berana
PAVLE KASOM iz Nikšića
GORAN GRBOVIĆ iz Žabljaka
BOJAN KOSIĆ –aktivni sportista iz Nikšića
JUGOSLAV VUJIČIĆ iz Žabljaka

Predsjednik Saveza Član 11

Predsjednik Saveza je lice koje zastupa Savez.

Predsjednik Saveza može pojedina ovlašćenja za zastupanje prenijeti na potpredsjednika ili sekretara.

Za predsjednika Saveza može biti izabrana osoba koja ima poslovnu sposobnost i ima prebivalište, odnosno boravište u Crnoj Gori, te ispunjava uslove u skladu sa zakonom o sportu:

- da prihvata Statut Saveza, Statut i pravila FIS-a, načela i pravila Olimpijske povelje, Etičkog i medicinskog kodeksa, te svetskog kodeksa dopinga (WADA);

Mandat predsjednika saveza traje četiri godine i ista osoba može biti ponovo izabrana za novo mandatno razdoblje.

Predsjednika bira Skupština neposredno, tajnim glasanjem, a na osnovu:

- liste kandidata koju predlaže najmanje 5 (pet) punopravnih članica Saveza, s tim da ista članica može podržati istovremeno samo jednu listu kandidata,

ili

- na osnovu liste kandidata koju izradi i predloži Upravni odbor.

U slučaju redovnog izbora predsjednika Saveza, članice Saveza, odnosno Upravni odbor, dužni su dostaviti svoju listu kandidata sa obrazloženjem najkasnije 15 dana prije dana zasijedanja Skupštine.

O prispjeloj listi kandidata Savez je dužan obavjestiti sve svoje članice u roku od 7 dana od prispjeća liste.

Predsjednik Saveza ima sledeća ovlašćenja:

- predstavlja i zastupa Savez i odgovara za zakonitost rada Saveza;
- saziva i predsjedava sjednicama Upravnog odbora;
- usmjerava rad Skupštine i sjednica Upravnog odbora;
- predlaže Upravnom odboru imenovanje i razrješenje Sekretara;
- potpisuje ugovore sa sportistima, i licima koja obavljaju stručne poslove u sportu i druge akte;
- dostavlja podatke o sportistima radi upisa u registar sportista koji vodi nadležni nacionalni sportski savez;
- izvršava odluke Skupštine i Upravnog odbora;
- potpisuje godišnji finansijski izvještaj;
- potpisuje Izvještaj o poslovanju;
- potpisuje opšte i druge akte koje donosi Skupština i Upravni odbor;
- potpisuje verifikovane zapisnike održanih sjednica Upravnog odbora;
- raspolaže finansijskim sredstvima Saveza;
- predlaže dva člana komisije koja određuju kriterijume za izbor sekretara Saveza;
- voditelj je delegacija Saveza na olimpijskim igrama, Svjetskim i Evropskim prvenstvima, te drugim međunarodnim skijaškim takmičenjima;
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Saveza.

Ukoliko je predsjednik spriječen u izvršavanju svojih zadataka i obaveza, istog zamjenjuje ovlašteno lice, prema predlogu predsjednika.

Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini Saveza.

U slučaju da predsjednik ne izvršava svoje obaveze shodno odredbama ovog Statuta isti može biti razrješen sa svoje funkcije.

Razrješenje predsjednika vrši se na isti način kao i njegovo biranje.

Skupština Saveza može na predlog Upravnog odbora izabrati za počasnog predsjednika Saveza, osobu koja je kao predsjednik Saveza svojim izuzetnim radom doprinijela ugledu i razvoju Saveza, skijaškog sportskog pokreta u Crnoj Gori i FIS-u.

Počasni predsjednik učestvuje u radu Skupštine i Upravnog odbora bez prava odlučivanja.

Skupština Član 12

Skupština Saveza ima najmanje pet članova.

Mandat Skupštine Saveza traje pet godina.

Svaka članica Saveza zastupljena je u Skupštini sa po jednim predstavnikom, te pravom glasa shodno odredbama čl. 7 ovog Statuta.

Predsjednik Skupštine može biti osoba koja je državljanin Crne Gore i ispunjava uslove shodno članu 62. stav 1. tačka 4 zakona o sportu

- da prihvata Statut Saveza, Statut i pravila FIS-a, načela i pravila Olimpijske povelje, Etičkog i medicinskog kodeksa, te svetskog kodeksa dopinga (WADA).

Skupština Saveza:

- donosi statut Saveza, uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva;
- donosi godišnji plan rada Saveza;
- usvaja izvještaj o poslovanju Saveza za prethodnu kalendarsku godinu;
- donosi godišnje finansijske izvještaje Saveza, te usvaja finansijski izvještaj;
- donosi sportska pravila;
- bira i razrješava predsjednika Saveza, predsjednika Skupštine i članove Upravnog odbora;
- donosi odluke o visini naknada predsjednika i članova organa Saveza;
- donosi odluke o prestanku Saveza i raspodjeli preostale imovine;
- osniva odbore skijaških sportova te druga radna tijela Saveza;
- predlaže politiku razvoja skijaških sportova;
- predlaže elaborat o sastavu takmičenja;
- donosi odluku o sastavu skijaških takmičenja;
- donosi odluke o finansiranju programa nacionalnih reprezentacija za koje se sredstva osiguravaju iz državnog proračuna;
- nalaže odborima skijaških sportova izradu finansijskih programa za praćenje nacionalnih skijaških reprezentacija;
- donosi programe o osnovnoj djelatnosti i donosi odluke o obavljanju drugih djelatnosti u skladu sa propisima, te donosi programe i odluke o usmjeravanju eventualno ostvarene dobiti za razvitak skijaških sportova;
- razmatra poslovne izvještaje Upravnog odbora;
- daje razrješenje Upravnom odboru;
- odobrava proračun Saveza;
- odlučuje o predlozima članica i Upravnog odbora, kao i o odlukama Upravnog odbora o isključenju članice Saveza iz njenog članstva;
- odlučuje o primanju u članstvo i prestanku članstva u Savezu;
- odlučuje o izricanju sankcija isključenja članice iz članstva Saveza;
- bira i opoziva članove Nadzornog odbora i Disciplinskog suda;
- razmatra i prihvata izvještaj o radu tijela Saveza;
- donosi Poslovnik o svom radu;

- donosi odluku o udruživanju u međunarodne skijaške asocijacije;
- odlučuje o prenosu svojih ovlaštenja na druge;
- donosi odluke i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih organa Saveza.

Skupština može biti redovna, vandredna, izborna i svečana.

Skupština zasijeda redovno jedanput godišnje, po završetku takmičarske sezone i po pravilu između 15. maja i 15. juna.

Skupština zasijeda vanredno na zahtjev predsjednika Skupštine, predsjednika Saveza, odnosno Upravnog odbora ili jedne trećine članova Skupštine.

Izborna Skupština se održava po isteku mandata prethodnog saziva Skupštine i na istoj se vrši konstituisanje Skupštine.

Svečana Skupština se može sazvati povodom proslave godišnjice skijaškog sporta ili povodom nekog drugog događajznačajnog za razvitak i unapređenje skijaškog sporta u Crnoj Gori.

Predsjednik Saveza po dužnosti je član Skupštine te učestvuje u njenom radu bez prava glasa.

Skupština donosi odluke ako je prisutno više od polovine članova Skupštine Saveza, većinom glasova prisutnih članova.

Rad Skupštine je javan, osim u slučajevima predviđenim ovim Statutom ili ako Skupština ne odluči da glasanje o pojedinim tačkama bude tajno.

Poslovníkom o radu Skupštine, uređuje se konstituisanje, sazivanje, način rada, organizacija, prava i obaveze, plan rada i uslovi rada predstavnika u Skupštini, kao i druga pitanja značajna za njen uspješan rad.

Predsjednik Skupštine Član 13

Predsjednik Skupštine Saveza može biti lice koje ima prebivalište, odnosno boravište u Crnoj Gori, te ispunjava uslove u skladu sa zakonom o sportu :

- da prihvata Statut Saveza, Statut i pravila FIS-a, načela i pravila Olimpijske povelje, Etičkog i medicinskog kodeksa, te svetskog kodeksa dopinga (WADA).

Mandat predsjednika Skupštine Saveza traje pet godina.

Predsjednik saziva i predsjedava sjednicama skupštine Saveza.

Predsjednik Skupštine Saveza dužan je da obavještenje o vremenu i mjestu održavanja sjednice Skupštine dostavi svim članovima Skupštine najkasnije 15 dana prije dana održavanja sjednice skupštine.

Upravni odbor Član 14

Upravni odbor Saveza ima najmanje 3 (tri) članova.

Članovi Upravnog odbora u proširenom sastavu mogu biti

a) po funkciji:

predsjednik Odbora za alpsko skijanje

- predsjednik Odbora za nordijsko skijanje;
- predsjednik Odbora za skijanje na dasci (snowboard);
- predsjednik Odbora za bialton;
- direktor alpske reprezentacije;
- direktor nordijske reprezentacije;
- predsjednik Crnogorskog udruženja instruktora i trenera skijanja

Upravni odbor potvrđuje članove po funkciji, a svaki potvrđeni član učestvuje u potvrđivanju preostalih nepotvrđenih članova po funkciji.

U slučaju osnivanja daljih Odbora Saveza, osim navedenih koji su članovi odbora po funkciji, Upravni odbor će imenovati koordinatora između Upravnog odbora i tog nevosnovanog odbora.

Najmanje jedan član Upravnog odbora mora biti sportista koji obavlja sportsku aktivnost u vrsti sporta u kojoj sportska organizacija obavlja djelatnost.

Predsjednik Saveza je predsjednik Upravnog odbora.

Mandat Upravnog odbora Saveza traje četiri godine.

U slučaju da član Upravnog odbora ne izvršava svoje obaveze shodno odredbama ovog Statuta, isti može biti razriješen sa funkcije člana Upravnog odbora.

Razrješenje članova Upravnog odbora vrši se na isti način kao i njihovo biranje.

Članove Upravnog odbora po funkciji razrješava Skupština na predlog Predsjednika Saveza, na predlog najmanje ½ punopravnih članova Saveza ili na lični zahtjev jedinog od tih članova.

Mandat novog člana Upravnog odbora koji nadomješta razriješenog člana, traje do isteka mandata Upravnog odbora u postojećem sazivu.

U slučaju razrješenja predsjednika Saveza ili prijevremenog prestanka njegovog mandata, mandat prestaje svim članovima Upravnog odbora koji su birani na predlog predsjednika (ostali članovi).

Na prvom narednom zasijedanju Skupštine bira se predsjednik, koji sastavlja i predlaže listu sedam novih kandidata za članove Upravnog odbora, koji se biraju na način utvrđen ovim Statutom.

Upravni odbor Saveza:

- sprovodi odluke Skupštine Saveza;
- sačinjava godišnji izvještaj o poslovanju;
- sačinjava godišnji finansijski izvještaj;
- predlaže Skupštini plan rada;
- sačinjava izvještaj o poslovanju za prethodnu godinu;
- predlaže Skupštini finansijski plan;
- predlaže Skupštini visinu naknada predsjednika i članu organa/tijela Saveza;
- donosi odluke o uclanjivanju Saveza u ostale saveze i međunarodne sportske organizacije;
- bira i razrješava sekretara;
- donosi Poslovnik o svom radu;
- utvrđuje predlog Statuta i njegove izmjene i dopune;
- utvrđuje predloge i donosi sve ostale opšte akte Saveza;
- predstavlja strategiju i politiku razvoja Crnogorskog skijaškog sporta;
- organizuje rad i djelovanje Saveza između dvije Skupštine;
- osigurava poštovanje Statuta, međunarodnih pravila skijaških takmičenja te vlastitih odluka;
- izriče sankcije u skladu sa ovim Statutom;
- donosi akte kojima se osigurava uredno poslovanje Saveza;
- donosi izmjene i dopune međunarodnih pravila skijaških takmičenja iz nadležnosti Saveza te drugih pravila, a na predlog pojedinog odbora;
- razmatra, te ako je primjereno odobrava predlog odbora Saveza;
- daje prethodno odobrenje za sve izmjene i dopune Statuta članica Saveza prije njihove registracije pri nadležnim tijelima državne uprave;
- stara se o sprovođenju programa rada;
- bira i opoziva predstavnika Saveza u Crnogorskom olimpijskom komitetu;
- ocjenjuje rad predstavnika u Crnogorskom olimpijskom komitetu i drugim udruženjima;
- dostavlja revizorima račune na analizu;
- odlučuje o mjestu održavanja Skupštine;
- daje inicijativu i saziva vandrednu Skupštinu;
- potvrđuje dva člana komisije koja određuju kriterijume za izbor sekretara Saveza;
- potvrđuje šefa računovodstvene službe i finansija;
- imenuje osobu kordinatora između Upravnog odbora i novoosnovanih odbora, koji nemaju članova po funkciji u Upravnom odboru;
- imenuje predstavnike koji učestvuju u radu međunarodnih skijaških federacija i drugih skijaških organizacija te u radu domaćih i međunarodnih skupova;

- predlaže učlanjenje u međunarodne sportske i nedržavne asocijacije od interesa za Savez;
- inicira uspostavljanje i održavanje odnosa sa drugim nacionalnim i međunarodnim skijaškim asocijacijama;
- utvrđuje uslove za organizaciju takmičenja;
- odlučuje o davanju prethodne saglasnosti članicama Saveza i pojedincima za učestvovanje na međunarodnim skijaškim takmičenjima i priredbama, te daje prethodne saglasnosti članicama Saveza i drugim pravnim licima za organizaciju skijaških takmičenja i priredbi u Crnoj Gori i inostranstvu;
- na predlog odbora potvrđuje kalendar nacionalnih i međunarodnih takmičenja;
- na predlog odbora potvrđuje sastav nacionalnih reprezentacija za Svjetska i Evropska prvenstva i Zimske olimpijske igre;
- daje preporuke i predlaže učlanjenje novih članica u članstvo Saveza,
- potvrđuje imenovanja i razrješenja predsjednika odbora, odnosno predsjednika Crnogorskog udruženja učitelja i trenera skijanja;
- potvrđuje imenovanja i razrješenja direktora nacionalnih skijaških reprezentacija i direktora fondova;
- potvrđuje imenovanja i razrješenja predsjednika pododbora i predsjednika komisija;
- potvrđuje imenovanja i razrješenja trenera reprezentacije, pomoćnih trenera, servisera i fizioterapeuta reprezentacije;
- potvrđuje odabir članova reprezentacije;
- potvrđuje predsjednike, direktore i članove organizacijskog odbora međunarodnih takmičenja Svjetskog i Evropskog prvenstva, te Svjetskog kupa u Crnoj Gori, te predsjednike i direktore ostalih FIS takmičenja i takmičenja nižeg ranga;
- određuje prava i obaveze navedenih tijela u dijelu u kojem to nije određeno ovim Statutom;
- odluke svih organa/tijela koje imenuje ili potvrđuje Upravni odbor, zahtjevaju odobrenje Upravnog odbora, kako bi iste proizvodile pravno dejstvo, osim ako za potvrđivanje pojedinih od tih odluka nije nadležna Skupština;
- sprovodi odobreni budžet Saveza i u tom smislu donosi sve neophodne odluke i druge akte;
- utvrđuje iznose godišnjih članarina i registracijskih pristupnica;
- donosi i druge neophodne odluke, a za slučaj da se radi o odlukama iz nadležnosti Skupštine, iste su valjane samo do zasijedanja sljedeće Skupštine, na kojoj se mora odlučiti o daljoj važnosti takvih odluka;
- obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i statutom Saveza.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje tri puta godišnje.

Sjednice Upravnog odbora saziva i njima rukovodi predsjednik Saveza, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, sjednice saziva i njima rukovodi potpredsjednik Saveza kojeg ovlasti predsjednik, a u slučaju spriječenosti takvog ovlašćenja, prema predlogu 1/3 članova Upravnog odbora.

Upravni odbor pravnovaljano odlučuje ako je na sjednici prisutno više od polovine ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članica na sjednici, a u slučaju neriješenog ishoda glasanja, odlučujući je glas predsjednika Saveza.

Glasanje i rad na sjednicama Upravnog odbora je javno, osim ako Upravni odbor ne odluči da se o pojedinim pitanjima glasa tajno.

U hitnim slučajevima Upravni odbor može usvojiti odluke mimo sazivanja sjednice, telefonski, telefaxom ili putem e-maila. Takve odluke zahtijevaju prihvatanje od strane većine svih članova Upravnog odbora.

Upravni odbor za svoj rad odgovara Skupštini Saveza.

Prepisi zapisnika sa sjednica Upravnog odbora moraju se u što kraćem roku dostaviti članovima Upravnog odbora.

Zaključak odluka svake sjednice Upravnog odbora (zapisnik odluka) mora se dostaviti odmah i bez odlaganja svim članicama Saveza, po potrebi i posebnom dostavom.

Upravni odbor može osnovati povremena radna tijela, a odlukom o osnivanju uređuje se njihov sastav, djelokrug i ovlašćenja.

Poslovníkom o radu Upravnog odbora uređuje se način djelovanja, prava i obaveze, te uslovi rada i druga pitanja značajna za rad Upravnog odbora.

Sekretar Član 15

Sekretar može biti lice koje ima položen stručni ispit za rad u oblasti sporta i potreban nivo obrazovanja.

Potreban nivo obrazovanja iz stava 1 ovog člana je VI nivo obrazovanja.

Sekretara imenuje Upravni odbor, nakon sprovedenog javnog konkursa, čije kriterijume određuje komisija sastavljena od predsjednika Saveza i dva člana Upravnog odbora, koje predlaže predsjednik Saveza a potvrđuje Upravni odbor.

Prava i obaveze između sekretara i Saveza uređuju se ugovorom o radu.

Sekretar može biti razriješen dužnosti ako svojim radom povrijedi Ustav, zakone, Statut Saveza i druge akte Saveza, odnosno ako odbije izvršavati odluke Upravnog odbora.

Odluku o razrješenju donosi Upravni odbor.

Inicijativu za razrješenje sekretara mogu dati: predsjednik Saveza, Upravni odbor ili najmanje pet predstavnika različitih punopravnih članica Saveza.

Do razrješenje može doći i na vlastiti zahtjev sekretara.

Razrješenje sekretara sa te dužnosti po svojoj prirodi za sobom obavezno povlači i reviziju sklopljenog ugovora o radu sekretara.

Sekretar može biti angažovan na određeno ili neodređeno vrijeme.

Sekretar učestvuje u radu Skupštine, Upravnog odbora i drugih organa i tijela Saveza, ali bez prava glasa.

Sekretar obavlja administrativno - tehničke poslove u Savezu.

Sekretar ima i sledeće dužnosti:

- stara se za zakonitost rada i ispunjavanje zakonom utvrđenih obaveza Saveza; preuzima mjere za sprovođenje i ostvarenje utvrđenog plana i programa;
- stara se za izvršenje finansijskog plana;
- odgovara za pripremu svih sjednica i stara se o sprovođenju zaključaka Upravnog odbora, te ga o svemu obavještava;
- priprema sve materijale za rad Skupštine i Upravnog odbora;
- utvrđuje listu članica sa pravom glasa i brojem glasova, dostavlja istu Upravnom odboru na prethodno odobrenje, te istu dostavlja članicama zajedno sa materijalima Skupštine;
- ažurira evidenciju članica Saveza te je odgovoran za omogućavanje svakodnevnog uvida i davanje podataka o aktuelnom članstvu u Savezu;
- stara se o pravovremenom sprovođenju zaključaka i odluka Skupštine i Upravnog odbora, obavještava nosioce zadataka o odlukama i zaključcima te obavještava Upravni odbor i Skupštinu o izvršenju odluka i zaključaka;
- odgovara za svoj rad Upravnom odboru;
- usklađuje rad odbora i pododbora te u ime Upravnog odbora potvrđuje njihove sastanke i zapisnike njihovih sastanaka;
- koridira radom radnih tijela Saveza i stara se o sprovođenju njihovih zaključaka;
- stara se o izvršavanju zadataka i obaveza članica Saveza;
- odgovoran je za opšte odnose sa članicama Saveza, članovima Upravnog odbora, odborima te drugim domaćim i međunarodnim organizacijama;
- saraduje sa državnim tijelima nadležnim za pitanja sporta, a u saradnji sa Predsjednikom Saveza;
- stara se o javnosti rada Saveza u skladu sa ovim Statutom;
- član je vođstva delegacija Saveza na Olimpijskim igrama, te Svjetskim i Evropskim skijaškim prvenstvima,
- obavlja i druge zadatke iz svog djelokruga za koje ga ovlasti Upravni odbor ili Predsjednik Saveza.

Nadzorni odbor **Član 16**

Nadzorni odbor obavlja nadzor na zakonitosti u radu i materijalno-finansijskom poslovanju Saveza te nadzor nad izvršavanjem odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora.

Nadzorni odbor ima tri člana, od kojih jedan obavlja funkciju predsjednika Nadzornog odbora.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština tajnim glasanjem po postupku predviđenom za izbor članova Upravnog odbora.

Kada Skupština izabere sva tri člana Nadzornog odbora, isti između sebe biraju predsjednika Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora biraju se između kandidata punopravih članica Saveza, koji nisu predstavnici u Skupštini, odnosno članovi Upravnog odbora niti Disciplinskog suda, a na predlog predsjednika Saveza.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i ista osoba može biti ponovo birana za novo mandatno razdoblje.

Radi informisanosti i uspješnog djelovanja:

- Predsjednik Nadzornog odbora se poziva na zasjedanja Skupštine i isti učestvuje u njenom radu, ali bez prava glasa
- predsjedniku i članovima Nadzornog odbora dostavljaju se zapisnici sa sjednica Skupštine Saveza i Upravnog odbora.

Nadzorni odbor sve svoje odluke donosi većinom glasova svih članova Nadzornog odbora.

Stručne, administrative i tehničke poslove za Nadzorni odbor obavljaju stručne službe Saveza.

Stručna služba Saveza, kao i predsjednik Saveza, te sekretar Saveza, dužni su dostavljati na uvid tražene dokumente potrebne za rad Nadzornog odbora.

Po potrebi, Nadzorni odbor imenuje revizore, radi što uspješnije i potpunije analize i dobijanja pregleda cjelokupnog finansijsko-materijalnog poslovanja Saveza.

Revizori analiziraju račune Saveza koje im dostavlja Upravni odbor te podnose pisani izvještaj Nadzornom odboru i Skupštini Saveza.

Način rada Nadzornog odbora propisuje se Poslovníkom o radu koji donosi Nadzorni odbor.

Disciplinska komisija

član 17

Disciplinska komisija je nezavisno tijelo Saveza nadležno za rješavanje povreda pravila sporta, shodno odredbama ovog Statuta i posebnog Pravilnika o disciplinskom postupku.

Disciplinska komisija se sastoji od predsjednika suda i dva člana.

Disciplinska komisija donosi odluke većinom glasova.

Članove disciplinske komisije bira i razrješava Skupština Saveza.

Mandat članova Disciplinske komisije traje 4 (četiri) godine i iste osobe mogu biti birane za novo mandatno razdoblje.

Na disciplinski postupak primjenjuju se na odgovarajući način odredbe Zakona o prekršajima i drugim referentnim zakonima.

Sva ostala pitanja disciplinskog postupka biće uređena posebnim Pravilnikom o disciplinskom postupku koji donosi Skupština.

Žiri takmičenja Član 18

Žiri takmičenja po službenoj dužnosti ili na predlog treće osobe odlučuje u prvom stepenu o povredama pravila takmičenja na pojedinom takmičenju iz službenog kalendara Saveza te o sporovima proizašlim iz takvih takmičenja.

Protiv odluka Žirija takmičenja moguće je u roku od 30min po objavljivanju zvaničnih rezultata uložiti žalbu odnosno odboru kao nadležnom drugostepenom organu.

Protiv drugostepenih odluka, moguće je u roku od 8 dana podneti prigovor Disciplinskom sudu.

Takva odluka Disciplinskog suda je konačna u postupku pred tijelima Saveza i protiv nje se može pokrenuti odgovarajući postupak pred nadležnim tijelom Crnogorskog olimpijskog komiteta.

Povrede pravila Član 19

Za povredu Statuta, pravila FIS-a, COK-a, svih odluka Skupštine i Upravnog odbora, Upravni odbor može u prvom stepenu izreći sankcije protiv članica Saveza ili njihovih članova, kao i protiv takmičara, trenera i drugih službenih osoba Saveza.

Protiv odluke Upravnog odbora moguće je podnijeti prigovor Disciplinskoj komisiji u roku od 8 dana.

Za povredu Statuta, pravila FIS-a, COK-a, svih odluka Skupštine i Upravnog odbora, Disciplinska komisija može u prvom stepenu izreći sankcije protiv članica Saveza ili njihovih članova, kao i protiv takmičara, trenera i drugih službenih osoba Saveza.

Disciplinska komisija u drugom stepenu donosi odluke povodom podnesenog prigovora protiv prvostepene odluke Upravnog odbora u pogledu povrede Statuta, pravila FIS-a, COK-a, svih odluka Skupštine i Upravnog odbora.

Odluke Disciplinske komisije su konačne u postupku pred tijelima Saveza i protiv njih se može pokrenuti odgovarajući postupak pred nadležnim tijelom Crnogorskog olimpijskog komiteta.

Upravni odbor po službenoj dužnosti ili na predlog treće osobe pokreće disciplinski postupak u prvom stepenu i donosi odluke o doping u i korišćenju supstanci te postupaka u skijaškim sportovima koje zabranjuje MOO i/ili FIS.

Protiv takve odluke Upravnog odbora moguće je podnijeti prigovor Disciplinskoj komisiji u roku od 8 dana.

Odluka Disciplinske komisije o doping u i korišćenju drugih zabranjenih supstanci i sredstava je konačna u postupku pred organima/tijelima Saveza i protiv nje se može pokrenuti odgovarajući postupak pred nadležnim tijelom Crnogorskog olimpijskog komiteta.

O pokrenutom postupku radi utvrđenja odgovornosti zbog korišćenja doping ili ostalih supstanci u skijaškim sportovima koje zabranjuje MOO ili FIS, Upravni odbor je dužan da bez odlaganja obavjesti Nacionalnu antidoping agenciju (NADA), a po potrebi i nadležno tijelo FIS-a, te sud za arbitražu u sportu (KAS).

Svaka članica Saveza i njen član dužni su obavjestiti Upravni odbor i istome prijaviti korišćenje doping ili ostalih supstanci te postupaka u skijaškim sportovima koje zabranjuje MOO i/ili FIS, a radi utvrđenja odgovornosti i izricanja odgovarajuće sankcije.

Organizacija, položaj i način djelovanja organizacionih djelova Saveza

Član 20

a) Odbori Saveza

- Odbor za alpsko skijanje

- Pododbor za sudije skijanja;
- Odbor za nordijsko skijanje;
- Odbor za skijanje na dasci (snowboard)
- Odbor za biatlon ;
- Odbor za telemark
- Odbor za masters

Odbori Saveza nemaju izvršne vlasti, već samo operativne i ograničene finansijske, shodno odredbama ovog Statuta.

Članovi odbora po funkciji su: direktori reprezentacija, direktori fondova, predsjednici pododbora, direktori domaćih takmičenja i glavni treneri reprezentacije.

Ostali članovi odbora su, po jedan predstavnik za svaki skijaški klub pojedine vrste skijaškog sporta udružen u Savez, koje imenuje svaki skijaški klub zasebno.

Odborima rukovode predsjednici koje imenuju i razrješavaju članovi odbora između sebe, a potvrđuje ih Upravni odbor Saveza.

Odbori imenuju i razrješavaju direktore skijaških reprezentacija i direktore fondova (pool-ova) a ista osoba može obavljati obje funkcije.

Imenovanje ili razrješenje direktora skijaških reprezentacija i direktora fondova potvrđuje Upravni odbor.

Direktori alpskih i nordijskih reprezentacija su članovi Upravnog odbora po funkciji, a direktori ostalih reprezentacija i fondova mogu učestvovati na sjednicama Upravnog odbora bez prava glasa.

Direktori reprezentacija i skijaških fondova su osobe sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima, a samostalni su u svom radu.

Savez povjerava odborima sledeće poslove i zadatke:

- predlaganje kriterijuma za nastup na Zimskim olimpijadama, Svjetskom i evropskom prvenstvu, koje usvaja Upravni odbor;
- predlaganje liste potencijalnih i evidentnih kandidata za učestvovanje na Zimskim olimpijadama, Svjetskom i Evropskom prvenstvu, koje usvaja Upravni odbor;
- predlaganje liste ostalih učesnika na Zimskim olimpijadama, Svjetskom i Evropskom prvenstvu, koje usvaja Upravni odbor;
- predlaganje programa priprema za olimpijski ciklus, svjetsko prvenstvo, koje usvaja Skupština;
- donošenje godišnjeg plana rada reprezentacije, koji potvrđuje Upravni odbor;
- donošenje godišnjeg plana i kalendara takmičenja pojedinog skijaškog sporta, koje potvrđuje Upravni odbor;

- potvrđivanje odabira članova reprezentacije;
- donošenje odluke o pripremama i finansiranju nacionalnih skijaških reprezentacija, shodno sredstvima kojima odbori raspolažu na svom podračunu;
- učestvovanje u organizaciji nacionalnih i međunarodnih skijaških takmičenja;
- stara se o organizaciji skijaških reprezentacija u okviru svoje nadležnosti;
- stara se o pribavljanju materijalnih i finansijskih sredstava neophodnih za rad skijaških reprezentacija u okviru svoje nadležnosti;
- osnivanje fondova u cilju rješavanja materijalnih i finansijskih potreba skijaških reprezentacija i razvoja skijanja;
- stara se o namjenskom trošenju sredstava u okviru mogućnosti kojima raspolažu odbori na podračunu, a shodno planu i program koji usvoji Skupština;
- stara se o zaštiti površina i objekata za skijaške sportive;
- stara se o izgradnji, održavanju i unapređivanju skijaških objekata koji služe za njihovu vrstu skijaških sportova;
- stara se o radu sudijske organizacije pojedinog odbora.

Predsjednici odbora predstavljaju odbor kojim predsjedavaju te učestvuju u izvršavanju svih poslova i zadataka odbora, a prevashodno izvršavaju sledeće poslove:

- sazivaju sjednice odbora;
- predsjedavaju i rukovode sjednicama odbora;
- kordiniraju rad pododbora odnosno odbora kojim predsjedavaju;
- kordiniraju rad reprezentacije u sastavu odbora kojim predsjedavaju;
- nadležni su za organizaciju i kordinaciju svih poslova u organizaciji domaćih takmičenja u skijaškim sportovima objedinjenima u odnosnom odboru.

Odbori djeluju na sjednicama, koje se održavaju po potrebi, a najmanje dva puta godišnje i to:

- jedna u mjesecu septembru i na istoj se predlažu osobe za trenere i druge članove reprezentacije;
- druga u mjesecu novembru i na istoj se donosi predlog plana rada i kalendar takmičenja.

Sekretar Saveza prisustvuje sjednicama odbora i međusobno kordinira njihov rad.

Odbori odlučuju ako je na sjednici prisutno više od polovine ukupnog broja članova odbora. Ako na sjednici odbora nedostaje kvorum, čeka se pola sata i nakon toga ako je prisutno najmanje 1/3 članova odbora, prisutni čine kvorum, a donjeti zaključci i odluke su pravnovaljani.

Odbori donose odluke većinom glasova prisutnih članova na sjednici, a u slučaju neriješenog ishoda glasanja, odlučujući je glas predsjednika odbora.

Predstavnici skijaških klubova imaju pravo na onoliki broj glasova u odboru, koliko imaju u Skupštini, i u tom se pogledu primjenjuju odgovarajuće odredbe ovog Statuta u pogledu prava i broja glasova, te načina ostvarivanja prava glasa u Skupštini, a članovi odbora po funkciji imaju pravo na jedan glas.

Izuzetno od odredbe prethodnog stava, kada se biraju predsjednik odbora, direktori reprezentacija, direktori fondova i predsjednik pododbora, pravo glasa imaju samo članice Saveza, a članovi po funkciji učestvuju savjetodavno.

Ukoliko predsjednik i/ili članovi odbora ili pododbora pripadaju istoj članici Saveza, tada imaju pravo samo na onoliko broj glasova koliko ostvaruju u Skupštini, te se njihovi glasovi međusobno ne zbrajaju.

Na javnost rada sjednica odbora i javnost glasanja, primjenjuju se odredbe ovog Statuta koje se odnose na javnost rada i glasanja u Skupštini.

Odbori svoje aktivnosti finansiraju sredstvima kojima raspolažu na podračunima, koje će otvoriti u okviru žiro računa Saveza.

Za aktivnosti koje odbori ne mogu pokriti sredstvima iz budžeta dužni su sami sticati sredstva, a ista ulažu na račun pododbora.

Odbori samostalno raspolažu sredstvima koje se vode na njihovom podračunu.

Sva ostala pitanja rada i djelovanja odbora utvrđuju se Poslovníkom o radu odbora, koje na predlog odbora potvrđuje Upravni odbor Saveza.

b) Crnogorsko udruženje instruktora i trenera skijanja

Crnogorsko udruženje instruktora i trenera skijanja (CUITS) je udruženje CSS-a, koje ima svoje članove i područne jedinice, shodno vlastitoj unutrašnjoj organizaciji, s tim da imenovanje i razrješenje predsjednika CUIITS-a, potvrđuje Upravni odbor Saveza.

Savez povjerava CUIITS-u da se stara oko školovanja i obrazovanja instruktora i trenera skijanja, oko pribavljanja materijalnih sredstava za svoj rad, i sve druge stručne i operativne poslove.

Sva ostala pitanja rada i djelovanja CUIITS-a utvrđuju se Poslovníkom o radu, koji na predlog CUIITS-a potvrđuje Upravni odbor Saveza.

c) Radna i stručna tijela odbora

Radi uspješnog i efikasnog obavljanja poslova i izvršavanja zadataka iz svog djelokruga odbori osnivaju svoja radna i organizaciona tijela:

- Pododbore za takmičenja;
- Pododbore za sudije;
- Pododbore za delegate i homologacije staza;
- Ostale Pododbore po potrebi;
- Komisije
- Skijaške fondove (puloove)

Članove pododbora i komisija imenuju članovi odbora iz reda članova skijaških klubova udruženih u Savez shodno disciplini skijaškog sporta.

Članovi pododbora i radnih tijela imenuju se na određeno vrijeme, a mandat im traje jednako kao i mandat članova odbora.

Pododborima i komisijama rukovode predsjednici koje imenuju i razrješavaju članovi pododbora i komisija iz svojih sastava, a iste potvrđuje Upravni odbor.

Predsjednici pododbora predstavljaju pododbor, te su zaduženi za njegov kvalitetan rad i potpunost tog rada.

d) Skijaški fondovi (pool-ovi)

Skijaški fond osniva svaki pojedni odbor u svrhu pribavljanja, čuvanja i raspolaganja materijalnim i finansijskim sredstvima kojima se osigurava djelatnost odnosnog odbora, a time i cjelokupnog Saveza.

Članovi skijaških fondova mogu biti domaće i inostrane fizičke i pravne osobe sa sjedištem, odnosno predstavništvom u Crnoj Gori.

Skijaški fondovi su zaduženi za pronalaženje i regulisanje odnosa sa sponzorima i dobavljačima skijaške opreme, sve u cilju stvaranja materijalnih i finansijskih uslova za uspješno funkcionisanje i pripremu reprezentacije;

Skijaške fondove vode direktori fondova koje imenuju odbori.

Direktori fonda mogu ujedno obavljati i funkciju direktora skijaških reprezentacija, ako ih odbor imenuje na tu funkciju, a potvrdi Upravni odbor Saveza.

Direktori fonda izvršavaju sledeće poslove i zadatke:

- pronalaze sponzore i dobavljače opreme reprezentacija iz sastava odnosnog odbora;
- brinu o odnosima sa sponzorima i dobavljačima opreme te u tom smislu odgovaraju za kvalitet i potpunost tih odnosa;
- brinu o finansiranju rada reprezentacija;
- odgovaraju i brinu o trošenju finansijskih sredstava u skladu sa važećom zakonskom regulativom i podzakonskim propisima u finansijskom poslovanju CG;
- brinu o cjelokupnoj tehničkoj opremi za rad takmičara i postojanosti iste za kvalitetan svakodnevni rad takmičara;
- brinu o službenim vozilima i drugim prevoznim sredstvima reprezentacija.

Djelovanje skijaških fondova uređuje se Pravilnikom o radu fonda, koje na predlog fonda potvrđuje odnosni odbor, a potom i Upravni odbor.

e) Direktori reprezentacija

Nacionale reprezentacije vode direktori reprezentacija, a imenuju ih odbori skijaškog sporta.

Direktori reprezentacija predstavljaju Savez u okviru ovlašćenja utvrđenih ovim Statutom, a izvršavaju uglavnom sledeće poslove i zadatke:

- staraju se o kompletnoj organizaciji rada reprezentacije čiji su direktori i odgovorni su za njihov rad;
- koordiniraju rad članova reprezentacije čiji su direktori;
- vrše izbor trenera, pomoćnog trenera, fizioterapeuta i servisera reprezentacija;
- staraju se o kvalitetnoj saradnji sa trenerima;
- staraju se o kvalitetnoj saradnji sa pomoćnim trenerima, fizioterapeutima i ostalim članovima odnosnih reprezentacija;
- u saradnji sa trenerima vrše izbor takmičara kao članova reprezentacije;

Direktori reprezentacije svoje funkcije mogu obavljati profesionalno ili volonterski, shodno mogućnostima svojih organizacionih delova i Saveza, a prava i obaveze između njih uređuju se posebnim ugovorom.

Direktori koji svoje dužnosti obavljaju profesionalno, prava i obaveze uređuju ugovorom o radu.

U slučaju da je s pojedinim direktorom sklopljen ugovor o radu, njegovo razrješenje sa te dužnosti, po svojoj prirodi obavezno povlači i reviziju sklopljenog ugovora o radu direktora reprezentacija.

Nadležnost direktora uređuje se Poslovníkom o radu, a direktori reprezentacije svoje djelovanje obavljaju u skladu sa ovim Statutom i Poslovníkom.

Predlog Poslovníka o radu direktora reprezentacije izrađuje svaki odbor zasebno, a potvrđuje Upravni odbor.

Mandat direktora reprezentacije traje četiri godine i iste osobe mogu biti ponovo birane na iste dužnosti za naredno mandatno razdoblje.

f) Direktori domaćih takmičenja

Direktori domaćih takmičenja organizuju i sprovode domaća takmičenja iz službenog kalendara Saveza.

Direktori domaćih takmičenja ujedno su i glavne sudije na svim odnosnim takmičenjima.

Direktori domaćih takmičenja imenuje i razrješava svaki odbor zasebno, a potvrđuje Upravni odbor.

g) Treneri reprezentacija

Trener je lice koje organizuje i sprovodi sportsku pripremu, rekreaciju i obuku u skijaškom sportu.

Poslove trenera može obavljati samo lice koje ispunjava uslove propisane odredbom čl.32 Zakona o sportu.

Treneri reprezentacija izvršavaju sledeće poslove i zadatke:

- odgovorni su za rad takmičara čiji su članovi u reprezentaciji čiji su oni treneri;
- izrađuju planove rada odnosno reprezentacije te su odgovorni za izvođenje i ispunjenje tog plana;
- određuju svoje pomoćnike, servisere i fizioterapeute u saradnji sa direktorom reprezentacija;
- vode pripreme takmičara za takmičenja i odgovorni su za njihove ostvare rezultate na takmičenjima, kao i za zaštitu njihovog zdravlja.

Ostale zadatke i obaveze trenera reprezentacija regulišu se Odlukom o njihovom imenovanju koju donosi direktor reprezentacija.

Trenere reprezentacija imenuje i razrješava direktor reprezentacija, a potvrđuje Upravni odbor.

h) Pomoćni treneri

Pomoćni treneri svojim radom, znanjem i iskustvom pomažu trenerima reprezentacija u izvršavanju svih njihovih poslova i zadataka, a radi svekolikog unapređenja rada u reprezentaciji i time postizanja što boljih rezultata takmičara na takmičenju i zaštiti njihovog zdravlja.

Pomoćne trenere imenuje i razrješava direktor reprezentacija na predlog trenera reprezentacija, a potvrđuje Upravni odbor.

i) Takmičari

Takmičariskijaških sportova su sportisti koji se aktivno bave skijaškim sportom i upisani su u registar Saveza, te imaju pravovaljanju licencu, izdatu od strane Saveza, shodno pravilima FIS takmičenja, i vode se kao takmičari za takmičarsku sezonu.

Za dobijanje licence takmičar je dužan:

- obaviti prethodni ljeakarski pregled, koji dokazuje njegovu zdravstvenu sposobnost;
- potpisati posebnu izjavu o prihvatanju Statuta Saveza, Statuta i pravila FIS-a, načela i pravila Olimpijske povelje, Etičkog i medicinskog kodeksa, Svjetskog kodeksa protiv doping (WADA), te o prihvatanju odgovornosti za međunarodna i domaća takmičenja;

Za urednu i pravilnu prijavu takmičara pri Savezu, odgovornost snose isključivo skijaški klubovi-članice Saveza, čiji je odnosni takmičar član.

Status, prava i dužnosti takmičara uređuju se posebnim pravilnikom o pravima i dužnostima takmičara prema vrsti skijaškog sporta i posebnim pravilnikom o registraciji i prelascima takmičara.

Predlog pravilnika o pravima i dužnostima takmičara izrađuje svaki odbor zasebno, a potvrđuje Upravni odbor Saveza.

j)Fiziotarapeuti reprezentacija

Fiziotarapeuti reprezentacije su članovi reprezentacija koji su osposobljeni za primjenu metoda fizioterapije, te svojom stručnošću i znanjem brinu o svakodnevnom zdravlju i formi, prvenstveno takmičara reprezentacija, a potom i drugih ključnih službenih osoba reprezentacija, te liječenjem prirodnim sredstvima omogućavaju uspješno ostvarivanje plana rada reprezentacija, uz zaštitu zdravlja takmičara i dostignuće njihovih što boljih rezultata na takmičenjima.

Fiziotarapeute reprezentacija imenuje i razrješava direktor reprezentacija, a potvrđuje Upravni odbor.

k)Serviseri reprezentacija

Serviseri reprezentacija su članovi reprezentacija zaduženi za popravku, održavanje i pripremu skijaške opreme za sigurnu, pravilnu i efikasnu upotrebu od strane takmičara na treninzima i takmičenjima, radi postizanja njihovih što boljih rezultata na takmičenjima.

Servisere reprezentacija imenuje i razrješava direktor reprezentacija ne predlog trenera reprezentacija, a potvrđuje Upravni odbor.

l)Nacionalne reprezentacije

Nacionalne reprezentacije čine oni sportisti skijaških sportova koji svojim uspjesima rezultatima zadovoljavaju uslove, koji ih prema propisima međunarodnih skijaških sportova stavljaju u red za učestvovanje na međunarodnim skijaškim takmičenjima.

Shodno odredbi prethodnog stava, reprezentativci mogu biti samo najbolji takmičari pojedine skijaške discipline koji na dostojan način predstavljaju Crnu Goru u svijetu.

Kriterijum za sastav reprezentacije određuje svaki pojedini direktor reprezentacija zasebno za odnosnu reprezentaciju.

Odabir članova reprezentacije, u saradnji sa trenerima reprezentacije, vrše direktori reprezentacije u planovima rada reprezentacija, a potvrđuje svaki pojedini odbor, te u konačnom Upravni odbor. Takvim odabirom ujedno se određuje koliko i koje će vrste imati svaka pojedina reprezentacija (A,B,C, juniorska, dječija)

O pripremi, uslovima i rezultatima sportista skijaških sportova, stara se stručni trener pojedine discipline skijaškog sporta, kojeg imenuje direktor reprezentacija, a potvrđuje Upravni odbor Saveza.

Status, prava i dužnosti reprezentativaca uređuje se Pravilnikom o pravima i dužnostima reprezentativaca, na odredbama na koje se moraju temeljiti svi ugovori sklopljeni sa reprezentativcima Saveza.

Priznanje i nagrade član 21

Savez može dodjeljivati priznanja i nagrade svake godine u znak priznanja i časti za posebne doprinose na razvitku skijaškog sporta.

Pravilnikom o dodjeli priznanja i nagrada uređuje se postupak, uslovi i način predlaganja kandidata, a isti donosi Upravni odbor.

Imovina Član 22

Savez može imati imovinu.

Imovina podrazumijeva imovinska prava bilo koje vrste, nezavisno od toga da li se odnose na dobra materijalne ili nematerijalne prirode, pokretne ili nepokretne stvari, hartije od vrijednosti i druge isprave kojima se dokazuju imovinska prava.

Imovinom Saveza smatraju se i dugovi koje Savez ima.

Savez svojom imovinom odgovara za obaveze koje nastanu u njegovom poslovanju.

Ako imovina Saveza nije dovoljna za podmirivanje obaveza, za preostali dio obaveza odgovara Osnivac.

Imovinom Saveza raspolaže se u skladu sa zakonom kojim se uređuju svojinsko-pravni odnosi, kao i zakonom kojim se uređuje raspolaganje državnim imovinom.

Ostvarivanje i sticanje prihoda

Član 23

Materijalno finansijsko poslovanje vodi se u skladu sa zakonskim propisima, a saglasno finansijskom planu i odlukama Skupštine.

Sportska organizacija može sticati sredstva i ostvarivati prihod radi finansiranja sportske djelatnosti od: članarine, donacija i poklona, priloga, subvencija, nasljeđa, kamata na uloge, zakupnine, dividende, fondova, usluga, sponzorstva i drugih marketinških aktivnosti, TV prava i sredstava koja država i opština opredijele kroz sufinansiranje obavljanja sportske djelatnosti, u skladu sa zakonom.

Sredstva i prihodi iz stava 2 ovog člana su imovina sportske organizacije.

Upravni odbor odlučuje o sticanju, prodaji, prenosu ili davanju u zakup, te o drugim načinima otuđenja i raspolaganja imovinom Saveza.

O imovini kojom upravljaju odbori isti odlučuju samostalno.

Budžetska sredstva koriste se isključivo za poslove i zadatke prihvaćene godišnjim programom rada Saveza.

Prihodi ostvareni vlastitom djelatnošću vode se na izdvojenom računu i o njihovom trošenju izrađuje se poseban izvještaj, a ista se koriste za unapređenje djelatnosti Saveza, primjenom važećih akata i odluka Skupštine i Upravnog odbora.

Raspodjela zajedničkih sredstava vrši se finansijskim planom Saveza u skladu sa Programom rada Saveza.

Naredbodavac za izvršenje finansijskog plana je sekretar Saveza.

Materijalno-finansijsko poslovanje Saveza organizuje se i vodi u skladu sa propisima o materijalno-finansijskom poslovanju.

Organizaciju i vođenje materijalno-finansijskog poslovanja Savez može povjeriti nekoj drugoj stručnoj službi, organizaciji ili pojedincu, a njegovo obavljanje može osigurati zaključivanjem ugovora za obavljanje tog posla.

Za sprovođenje materijalno-finansijskog poslovanja Saveza u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima CG, odgovoran je sekretar Saveza. Isto se odnosi i u slučaju situacija iz odredbe prethodnog stava.

Arbitraža

Član 24

Sve članice Saveza, kao i fizička lica koja su njihovi članovi, te ostala lica, prihvataju arbitražu, Arbitražne komisije koja je osnovana pri Crnogorskom skijaškom Savezu, kao nezavisno tijelo.

Nastale sporove među članicama, fizičkim licima koja su članovi članica i ostalim, Savez rješava preko Arbitražne komisije.

Nadležnost, sastav i organizacija arbitraže Saveza, uslovi i način izbora i razrješenje arbitra, arbitražni troškovi i postupak pred arbitražom, utvrđuje se opštim aktom koji donosi Skupština Saveza.

Ako se spor ne riješi na način iz stava 2 ovog člana, ili arbitraža bude prenijeta, sportski subjekti za rješavanje spora se obraćaju Arbitraži u nadležnosti Crnogorskog olimpijskog komiteta (u daljem tekstu: COK)

Vijeće sportske arbitraže, kao nezavisno tijelo COK-a, odlučuje o zahtjevima za vandredno preispitivanje konačnih odluka tijela i organa Saveza, tijela članica Saveza, protiv kojih su iscrpljena ili ne postoje druga sredstva pravne zaštite pred tijelima Saveza.

Odluke sportske arbitraže koju po potrebi obrazuje COK su konačne.

Javnost rada

Član 25

Rad saveza i njegovih organa je javan.

Savez je dužan da javnosti učini dostupnim aktivnosti, konferencijama za štampu i saopštenjima putem sredstava javnog informisanja.

Na internet stranici Savez objavljuje:

- podatke o sjedištu;
- akt o osnivanju i statut;
- sportska pravila;
- kopiju rješenja o upisu u Registar;
- kopije rješenja o upisu članova Saveza u Registar;
- izvještaj o poslovanju;
- podatke o sastavu organa;
- podatke o broju članova i visinu članarine;

- podatke o sastavu reprezentacije i licima koja obavljaju stručne poslove u sportu za potrebe reprezentacije;
- podatke o arbitraži.

Savez izdaje svoj službeni list, pod nazivom "Bilten Crnogorskog skijaškog saveza".

Postupak izrade i usvajanja finansijskih izvještaja

Član 26

Savez je dužan da izradi izvještaj o finansijskom poslovanju, u roku i na način propisan zakonom kojim se uređuju uslovi i način obavljanja revizije.

Izvještaj iz stava 1 ovog člana podliježe reviziji.

Ako je izvještaj iz stava 1 ovog člana dobio negativno mišljenje revizora, predsjednik Saveza dužan je da u roku od 15 dana od dana dobijanja mišljenja zakaže vanrednu sjednicu Saveza, na kojoj će se odlučivati o promjeni upravljačke strukture Saveza.

Pravila o doppingu

Član 27

Savez je dužan da u cilju sprečavanja doppinga:

- utvrđuje sankcije i postupak njihovog izricanja;
- obezbjeđuje da sportista za kojeg je utvrđeno da je uzimao dopping sredstva bude sankcionisan, u skladu sa zakonom i pravilima nadležne međunarodne sportske organizacije;
- obavještava sportiste i druge članove o važećim propisima koji se odnose na dopping u sportu i štetnim posljedicama po zdravlje;
- najmanje sedam dana prije održavanja odgovarajućeg međunarodnog takmičenja koje organizuje ili koje se pod njegovim nadzorom organizuje prijavi takmičenje Komisiji za antidoping;
- periodično obavještava Komisiju za antidoping o planovima treninga i priprema reprezentativnih selekcija, a najmanje jednom u toku šest mjeseci.

Zabrana uzimanja nedozvoljenih sredstava

Član 28

Sportista koji predstavlja članicu Saveza ne smije uzimati nedozvoljena sredstva.

Sportista ne smije primjenjivati postupak koji je nedozvoljen prema WADA pravilima.

Trener, nadležni doktor i druga lica u sportu ne smiju sportisti davati nedozvoljena sredstva ili od sportiste tražiti ili podsticati ga da uzima nedozvoljena sredstva ili primjenjuje postupke koji su suprotni sa pravilima WADA.

Na sportiste i lica iz stava 3 ovog člana koji su postupali suprotno pravilima WADA primjenjuju se odredbe Međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu
Spisak nedozvoljenih sredstava propisan je godišnjim WADA Popisom zabranjenih sredstava.

Spisak nedozvoljenih sredstava prevodi se i objavljuje na sajtu Komisije za antidoping.

Sportista je dužan da dozvoli, odnosno omogući provjeru korišćenja nedozvoljenih sredstava (u daljem tekstu: doping).

Ako se lice iz prethodnog stava ovog člana suprostavi doping kontroli ili je izbjegne, odnosno onemogući, smatra se kao da je na doping testu bio pozitivan.

Lice kome je izrečena sankcija zbog dopinga ne smije, za vrijeme trajanja sankcije, u sportskim organizacijama da obavlja bilo koju funkciju ili aktivnost vezanu za rad sa sportistima (trener, sportski stručnjak osposobljen za rad u sportu).

Ako su licu izrečene sankcije za doping u različitom trajanju od strane nadležnog međunarodnog i nacionalnog sportskog saveza, sportista može da učestvuje na međunarodnim takmičenjima nakon što mu je istekla sankcija koju je izrekla međunarodna sportska organizacija.

Postupak usvajanja Statuta Saveza, odnosno izmjena i dopuna Statuta Saveza i drugih opštih akata Član 29

Postupak usvajanja, odnosno izmjena i dopuna Statuta pokreće se podnošenjem Nacrta Odluke o usvajanju Statuta, odnosno izmjeni i dopuni Statuta (u daljem tekstu: Nacrt Odluke) koji se podnosi predsjedniku Skupštine.

Nacrt Odluke može podnijeti predsjednik Saveza, Upravni odbor i najmanje 1/3 delegata Skupštine Saveza.

Nacrt Odluke, u zavisnosti od toga ko je predlagač, predsjednik Skupštine upućuje članovima Skupštine, predsjedniku Saveza i Upravnom odboru.

O Nacrtu Odluke vodi se rasprava na sjednici Skupštine na kojoj se daju predlozi, primjedbe i sugestije.

Po završenoj raspravi i usvojenim predlozima, primjedbama i sugestijama, utvrđuje se Predlog Odluke koji se podnosi Ministarstvu sporta na saglasnost.

Nakon davanja saglasnosti Ministarstva, Skupština donosi Odluku o usvajanju, odnosno izmjeni i dopuni Statuta većinom glasova ukupnog broja članova.

Postupak za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Saveza je istovjetan kao i za donošenje Statuta. Postupak usvajanja opštih akata vrši se na isti način kao i postupak usvajanja statuta, odnosno izmjena i dopuna statuta

Prestanak rada Saveza Član 30

Savez prestaje sa obavljanjem sportske djelatnosti danom donošenja rješenja o brisanju iz Registra sportskih organizacija.

Savez se briše iz Registra po službenoj dužnosti ili po zahtjevu predsjednika Saveza, odnosno lica ovlašćenog za zastupanje Savez.

Nadležni organ briše Savez iz Registra po službenoj dužnosti, ako:

- prestane da ispunjava propisane uslove za obavljanje sportske djelatnosti duže od tri mjeseca;
- prestane da ispunjava uslove u pogledu strukture članova koji su ga osnovali;
- ne ispunjava ciljeve radi kojih je osnovan duže od šest mjeseci;
- ne obavlja sportske djelatnosti duže od jedne godine neprekidno;
- mu je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti zbog toga što ne ispunjava uslove za obavljanje odnosno obavlja djelatnosti suprotno zakonu, a u roku određenom u izrečenoj mjeri ne ispuni uslove, odnosno ne otkloni nepravilnosti;
- se utvrdi da je istekao mandat skupštini Saveza, a da duže od 60 dana od dana isteka mandata nije izabrana nova skupština Saveza;
- u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Zahtjev za brisanje sportske organizacije iz Registra, predsjednik, odnosno lice ovlašćeno za zastupanje Saveza podnosi Ministarstvu zajedno sa odlukom o prestanku rada Saveza.

Odluku o prestanku rada Saveza iz stava 4 ovog člana donosi Skupština Saveza 2/3 većinom prisutnih predstavnika uz obavezni kvorum od najmanje 2/3 svih članica Saveza sa pravom glasa.

U slučaju iz stava 1 ovog člana, Savez za svoje obaveze odgovara svojom imovinom.

Ako imovina Saveza nije dovoljna za podmirivanje obaveza, za preostali dio obaveza solidarno odgovaraju članice Saveza.

U slučaju prestanka rada Saveza, imovina Saveza, nakon namirenja povjerioca i troškova sudskog i drugih postupaka, prelazi u vlasništvo osnivača (odnosno vlasnika saveza) koji će nastaviti djelatnost radi promovisanja i razvoja skijaškog sporta na području Crne Gore.

Ukoliko takvo sportsko udruženje ne postoji, imovinu Saveza preuzeće Država Crna Gora.

Završne odredbe
Član 31

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut od 17.05.2012.godine.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja rješenja Ministarstva sporta o upisu u Registar sportskih organizacija.

Vjerodostojno tumačenje ovog Statuta daje Skupština i Upravni odbor kojem je takvo ovlaštenje delegirano ovim Statutom od strane Skupštine, radi što bolje operativnosti rada Saveza i pravilnog postupanja u skladu sa ovim Statutom.

U Podgorici 23.01.2019

Predsjednik Skupštine CSS
